

*APPLICATION FOR PERMIT

To appropriate the Public Waters of the State of Oregon

I, THE DALLES IRRIGATION DISTRICT (Name of applicant)

of Postoffice Box 767, The Dalles, Oregon 97058 (Mailing address)

State of Oregon, do hereby make application for a permit to appropriate the following described public waters of the State of Oregon, SUBJECT TO EXISTING RIGHTS:

If the applicant is a corporation, give date and place of incorporation

1. The source of the proposed appropriation is Columbia River (Name of stream)

, a tributary of

2. The amount of water which the applicant intends to apply to beneficial use is 12.0 cubic feet per second. (If water is to be used from more than one source, give quantity from each)

**3. The use to which the water is to be applied is irrigation (Irrigation, power, mining, manufacturing, domestic supplies, etc.)

4. The point of diversion is located N 12°32'30" W. 670.32 feet from the NE corner of Section 4, Township 1 North, Range 13 East, W.M. (Section or subdivision)

(If preferable, give distance and bearing to section corner)

(If there is more than one point of diversion, each must be described. Use separate sheet if necessary)

being within the SE 1/4 of Sec. 33, Tp. 2 North, R. 13 E., W. M., in the county of Wasco (Give smallest legal subdivision) (N. or S.)

5. The principal system under Permit 28546 to be 260,400 feet in length, terminating in the Various of Sec. (Main ditch, canal or pipe line) (Smallest legal subdivision) (Miles or feet) (N. or S.)

W. M., the proposed location being shown throughout on the accompanying map. (E. or W.)

DESCRIPTION OF WORKS

Diversion Works—

6. (a) Height of dam feet, length on top feet, length at bottom feet; material to be used and character of construction (Loose rock, concrete, masonry, rock and brush, timber crib, etc., wasteway over or around dam)

(b) Description of headgate (Timber, concrete, etc., number and size of openings)

(c) If water is to be pumped give general description Same as data submitted for Permit 28546 (Size and type of pump) (Size and type of engine or motor to be used, total head water is to be lifted, etc.)

*A different form of application is provided where storage works are contemplated.

**Application for permits to appropriate water for the generation of electricity, with the exception of municipalities, must be made to the Hydroelectric Commission. Either of the above forms may be secured, without cost, together with instructions by addressing the State Engineer, Salem, Oregon.

Township	Range	Section	Forty-Acre Tract		Acres to be Irrigated									
			1/4	1/4	First	Second	Total							
1N	13E., W.M.	1	SW	NE	8.3		8.3							
			SE		9.1	0.6	9.7							
			NE	SW	9.5	3.5	13.0							
			SW	SW	30.2	3.5	33.7							
			SE		40.0		40.0							
			NE	SE	26.8		26.8							
			NW		15.3		15.3							
			SW		36.0		36.0							
			SE		15.7		15.7							
			2	4	SE	SE	4.6		4.6					
							NW	SW	6.8		6.8			
					5	NE	NE	0.4	4.6	5.0				
								NW	SW	22.8	5.0	27.8		
			6	7	SW	SW	37.5		37.5					
							SE		10.5		10.5			
							NE	NW	26.7	3.1	29.8			
		NW						15.7		15.7				
		SW						7.1	12.0	19.1				
		SE						38.3		38.3				
		NE					SW	37.4		37.4				
		NW						23.5	1.4	24.9				
		8			8	SW	SE	33.7	4.7	38.4				
								SE		40.0		40.0		
								NE	SE	9.1		9.1		
								NW		38.0		38.0		
						6	7	SW	NE	24.6		24.6		
										SE		3.2		3.2
										SE	NE	12.6	3.1	15.7
										NE	SE	15.8	18.1	33.9
		7	8	SW	NE	4.6	10.6	15.2						
						SE		8.6	22.9	31.5				
						NE	NE	23.5	7.9	31.4				
						SW		10.0	0.8	10.8				
				8	8	SE	NW	34.4	2.9	37.3				
								SE	NW	1.2	2.6	3.8		
								NE	SW	0.9	3.2	4.1		
								SE		17.6	10.9	28.5		
		8	8	NE	SE	34.7		34.7						
						NW	SE	33.9	1.2	35.1				
						SW		37.6		37.6				
SE						22.5	0.5	23.0						
8	8			NE	NE	22.2	2.4	24.6						
						NW		19.9		19.9				
						SW		25.3		25.3				
						SE		31.9	0.6	32.5				
8	8	NE	NW	22.6	0.7	23.3								
				NW		39.2	0.8	40.0						
				SW		39.5		39.5						
				SE		31.0		31.0						
Totals (this sheet)					1,060.6	127.6	1,188.2							

Township	Range	Section	Forty-Acre Tract		Acres to be Irrigated			
			$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	First	Second	Total	
1N	13E., W.M.	8 Cont	NE	SW	31.7		31.7	
			NW		34.1		34.1	
			SW		33.4	0.3	33.7	
			SE		24.5	0.9	25.4	
			NE	SE	38.6	0.5	39.1	
			NW		30.6	0.9	31.5	
			SW		39.2	0.5	39.7	
			SE		23.9	4.9	28.8	
			9	NW	NE	15.8	2.1	17.9
				SW		33.8	2.9	36.7
				SE		5.6	0.3	5.9
				NE	NW	17.7	5.3	23.0
		NW			13.7		13.7	
		SW			34.4	3.0	37.4	
		SE			29.5		29.5	
		NE		SW	32.8		32.8	
		NW			25.8		25.8	
		SW			11.1	4.0	15.1	
		SE			19.8		19.8	
		NE		SE	11.2	0.2	11.4	
		10	NW		37.2		37.2	
			SW		16.2		16.2	
			SE		19.5	3.5	23.0	
			SW	NE	28.0		28.0	
			SE		13.5		13.5	
			SW	NW	16.5	0.5	17.0	
			SE		28.7	0.6	29.3	
			NE	SW	34.7		34.7	
			NW		37.8		37.8	
			SW		36.1		36.1	
			SE		38.8	1.1	39.9	
			NE	SE	33.4		33.4	
		11	NW		37.6		37.6	
			SW		30.9		30.9	
			SE		16.1	1.2	17.3	
			NE	NE	3.1	0.2	3.3	
			SE		0.7	0.3	1.0	
			SW	NW	14.0		14.0	
			SE		2.7		2.7	
			NE	SW	7.6	1.0	8.6	
			NW		13.5	10.1	23.6	
			SW		19.4	15.6	35.0	
			SE		39.1	0.4	39.5	
			NE	SE	30.7	0.4	31.1	
		12	NW		28.1		28.1	
			SW		33.4		33.4	
			SE		10.2		10.2	
			NE	NE	28.3		28.3	
NW			38.6	1.1	39.7			
SW			22.0		22.0			
SE		22.0		22.0				
NE	NW	17.4	5.2	22.6				
Totals (this sheet)					1,269.0	71.6	1,340.6	

Township	Range	Section	Forty-Acre Tract		Acres to be Irrigated			
			$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	First	Second	Total	
1N	13E., W.M.	12 Cont.	NW	1100	15.9	11.0	26.9	
			SW		10.8	4.5	15.3	
			SE		21.1	1.5	22.6	
			NE	SW	24.6		24.6	
			NW		15.2	8.8	24.0	
			SW		15.6		15.6	
			SE		18.3		18.3	
			NE	SE	34.1		34.1	
			NW		24.6		24.6	
			SE		6.4	0.5	6.9	
			13	NW	NW	15.7	1.1	16.8
				SW		32.1		32.1
		NW		SW	38.3	0.9	39.2	
		SW			30.7	0.4	31.1	
		14		NE	NE	36.9		36.9
				NW		36.2		36.2
			SW		31.4	0.6	32.0	
			SE		36.9		36.9	
			NE	NW	38.5		38.5	
			NW		38.4		38.4	
			SW		39.6	0.1	39.7	
			SE		34.2		34.2	
			NE	SW	34.2		34.2	
			NW		35.1		35.1	
			SW		38.3	1.5	39.8	
			SE		40.0		40.0	
		15	NE	SE	33.8		33.8	
			NW		35.0		35.0	
			SW		32.2	4.6	36.8	
			SE		27.6	7.2	34.8	
			15	NE	NE	36.5		36.5
				NW		16.3		16.3
				SW		35.4	1.4	36.8
				SE		38.8	1.6	40.4
				NE	NW	26.6	4.3	30.9
				NW		35.7	0.3	36.0
			16	SW		33.0	0.5	33.5
				SE		3.5	2.6	6.1
		NE		SW	25.8	3.2	29.0	
		NW			12.8		12.8	
		SW			22.5	6.5	29.0	
		NE		SE	37.7		37.7	
		NW			36.3	0.5	36.8	
		SW			3.7	1.2	4.9	
		SE			35.4		35.4	
		16		NE	NE 505	32.5		32.5
				NW		6.3	5.3	11.6
				SW		22.0	6.5	28.5
SE			14.9	5.2	20.1			
Totals (this sheet)					1,347.4	81.8	1,429.2	

Township	Range	Section	Forty-Acre Tract		Acres to be Irrigated							
			1/4	3/4	First	Second	Total					
1N	13E., W.M.	16	NE	NW	16.3	6.1	22.4					
			NW		29.1	7.9	37.0					
			SW		30.4		30.4					
			SE		16.8	6.4	23.2					
			NE	SW	15.1	1.5	16.6					
			NW		28.8		28.8					
			SW	SW	1.0		1.0					
			SE		16.4	7.7	24.1					
			NE	SE	29.4	4.0	33.4					
			NW		35.3		35.3					
			SW		31.5		31.5					
			SE		15.8	6.8	22.6					
		17			NE	NE	17.0		17.0			
					NW		32.5	1.9	34.4			
					SW		28.7		28.7			
					SE		35.1		35.1			
					NE	NW	33.7		33.7			
					NW		39.1		39.1			
					SW		25.2	2.3	27.5			
					SE		32.5		32.5			
					NE	SW	33.1		33.1			
					NW		26.6	2.0	28.6			
					SW		0.2		0.2			
					SE		18.8	2.1	20.9			
		18			NE	SE	28.8		28.8			
					NW		28.3		28.3			
					SW		1.7		1.7			
					SE		10.6		10.6			
					NE	NE	21.6	5.1	26.7			
					NW		11.4	3.7	15.1			
					NE	NW	12.8		12.8			
					NW		16.1	1.8	17.9			
					SW		24.8		24.8			
					SE		2.5		2.5			
					20			NE	NW	8.8		8.8
								21	NE	NE	26.3	7.2
		NW		7.1					1.7	8.8		
		SW		17.0					12.0	29.0		
		SE		4.9					2.1	7.0		
		SE	NW	7.0					11.0	18.0		
		NE	SW	22.7	13.0	35.7						
		22			NE	SE	22.9		22.9			
NW					27.7	1.0	28.7					
SE					23.2	1.1	24.3					
NW	NW				29.4	5.6	35.0					
SW					23.6		23.6					
NW	SW				9.0		9.0					
SW					13.1	11.0	24.1					
SE					5.4		5.4					
NE	SE				28.8		28.8					
NW					19.9		19.9					
SW					3.2		3.2					
Totals (this sheet)					1,047.0	125.0	1,172.0					

Township	Range	Section	Forty-Acre Tract		Acres to be Irrigated			
					First	Second	Total	
1N	13E., W.M.	22	SE	SE	37.3		37.3	
			NE	NW	21.1	0.1	21.2	
		23	NW		31.9	5.2	37.1	
			NW	SW	7.1		7.1	
			SW		33.5		33.5	
			SE		3.9		3.9	
			27	NE	NE	7.9		7.9
				NW		12.7	3.7	16.4
		NE		NW	17.2	8.8	26.0	
		SW			2.5	5.6	8.1	
		28	SE		20.5		20.5	
			NW	SW	5.3		5.3	
			NE	NE	11.8	4.2	16.0	
			NW		21.8	3.5	25.3	
			SW		19.6	11.8	31.4	
			SE		22.9		22.9	
			NE	SE	7.6		7.6	
			NW		18.5	5.4	23.9	
	14E., W.M.		6	SW	NW	9.8		9.8
				NW	SW	11.7		11.7
		7	SW		31.1	1.3	32.4	
			NW	NW	32.9		32.9	
			SW	NW	28.4		28.4	
			NE	SW	5.2		5.2	
		18	NW		23.3		23.3	
			SW		7.0	1.0	8.0	
			SE		22.9	10.3	33.2	
			NW	SE	2.3		2.3	
			SE		22.5		22.5	
			NW	NE	17.4		17.4	
NE	NW	7.7	14.2	21.9				
Totals (this sheet)					525.3	75.1	600.4	
TOTALS (sheet 1-5)					5,249.3	481.1	5,730.4	

10. (a) To supply the city of

..... County, having a present population of

(Name of)

and an estimated population of in 19.....

(b) If for domestic use state number of families to be supplied

(Answer questions 11, 12, 13, and 14 in all cases)

11. Estimated cost of proposed works, \$.....

12. Construction work will begin on or before Started

13. Construction work will be completed on or before October 1, 1971

14. The water will be completely applied to the proposed use on or before October 1, 1972

THE DALLES IRRIGATION DISTRICT

By

Donald E. Herby

(Signature of applicant)

Remarks: (1) It is contemplated that the total application of water under this application and Permit #28546 shall not exceed 54.2 cubic feet per second which is the pumping capacity of the installed capacity.

STATE OF OREGON, }
County of Marion, } ss.

This is to certify that I have examined the foregoing application, together with the accompanying maps and data, and return the same for corrections.....

In order to retain its priority, this application must be returned to the State Engineer, with corrections on or before August 10,, 19 70..

WITNESS my hand this 8th day of June, 19 70..

RECEIVED
JUN 12 1970
STATE ENGINEER
SALEM OREGON

CHRIS L. WHEELER
STATE ENGINEER
By *Larry W. Jebousek*
LARRY W. JEBOUSEK
ASSISTANT

PERMIT

STATE OF OREGON, }
County of Marion, } ss.

This is to certify that I have examined the foregoing application and do hereby grant the same, SUBJECT TO EXISTING RIGHTS and the following limitations and conditions:

The right herein granted is limited to the amount of water which can be applied to beneficial use and shall not exceed 12.0 cubic feet per second measured at the point of diversion from the stream, or its equivalent in case of rotation with other water users, from Columbia River

The use to which this water is to be applied is irrigation

If for irrigation, this appropriation shall be limited to 1/40 of one cubic foot per second or its equivalent for each acre irrigated and shall be further limited to a diversion of not to exceed 3 acre feet per acre for each acre irrigated during the irrigation season of each year.

and shall be subject to such reasonable rotation system as may be ordered by the proper state officer.

The priority date of this permit is June 1, 1970

Actual construction work shall begin on or before May 26, 1972 and shall

thereafter be prosecuted with reasonable diligence and be completed on or before October 1, 1973.

Extended to Oct. 1, 1982 Extended to Oct. 1, 1985 Extended to October 1, 1993 Extended to Oct. 1, 1980

Complete application of the water to the proposed use shall be made on or before October 1, 1974.

Extended to Oct. 1, 1977 Extended to Oct. 1, 1985 Extended to October 1, 1993 Extended to Oct. 1, 1980

WITNESS my hand this 26th day of May, 1971.

Chris L. Wheeler
STATE ENGINEER

B + C to 10-1-93, BC ext-10-1-80
C ext - 10-1-05

Application No. 624
Permit No. 35177

PERMIT
TO APPROPRIATE THE PUBLIC
WATERS OF THE STATE
OF OREGON

This instrument was first received in the office of the State Engineer at Salem, Oregon, on the 1 day of June, 1970, at 11:02 o'clock A. M.

Returned to applicant:

Approved:

May 26, 1971

Recorded in book No. of

Permits on page 35177

CHRIS L. WHEELER
STATE ENGINEER

Drainage Basin No. 1 page 65

Fees 249.60